



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TLHAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2013

MPHATO WA 1

SEPEDI LELEME LA GAE

MOHLALA WA DIPUTŠIŠO

Mohlala wo o na le matlakala a 19, go sa balwe letlakala la mathomo.

TŠHOMIŠO YA MEHLALA YA DIPUTŠIŠO

1. Mehlala ye ya diputšišo e ka šomišiwa bjang

Ge mehlala ya dipotšišo ya mphato wo o itšego le thuto di kgobakantšitšwe go seholpha se tee, morutiši ga a swanela go fa barutwana gore ba arabe ka nako ye tee. **Morutiši o swanetše go kgetha dipotšišo tše di lebanego le thuto yeo e beakantšwego ka nako ye e abilwego.**

Ka hlokomelo kgetha dipotšišo tše itšego go tšwa pukwaneng ye goba seholpha sa dipotšišo tše di laolegago di ka šomišiwa magatong a go fapania go ruta le go ithuta ka tsela ye e latelago. Morutiši a ka šomiša ditselana tše:

- 1.1. Mathomong a thutwana bjalo ka teko ya **diaknostiki** go tseba bokgoni le mafokodi a barutwana. Diaknostiki e swanetše go fa barutwana dipolo tša bokgoni le mafokodi a bona, le go thuša morutiši go hlama dithutwana tša maleba tše di laetšago mafokodi le go kgohlagantšha bokgoni. Teko ye ya diaknostiki e ka fiwa barutwana bjalo ka mošomo wa gae go boloka nako ya go fa ditaelo ka phapošing.
- 1.2. Nakong ya go ruta teko ya **formatife** e fiwa barutwana go lekodiša ge barutwana ba tšweletša bokgoni le tsebo yeo e letetšwego ge thutwana e rutwa go ya pele, le go hlokomela gore ga go morutwana yoo a šalelago morago.
- 1.3. Mafelelong a thuto goba dithutwana tše dintši tša go fapania, bjalo ka teko ya **sammative** e fiwa barutwana go lekodiša ge barutwana ba hweditše kwešišo gomme ba kcona go bontšha bokgoni le tsebo yeo ba ithutilego. Barutwana ba swanetše go hwetša dipolo tša bona gomme morutiši a bone gore naa barutwana ba hloka thušo ka dikarabo dife tša thutwana.
- 1.4. Magatong ka moka barutwana ba swanetše ke go lekolwa go ya ka dithekniki tša go fapania tša mehuta ka moka ya dipotšišo, bjalo ka go kgetha karabo ya maleba, go tlatsa karabo sekgobeng seo a se filwego, go fa karabo ka lentšu, bj.bj.

Ge diteko tša **diaknostiki** le **formatife** di ka ba tše kopana go ya ka palo ya dipotšišo tše di filwego, fela ya **sammative** e tla akaretša dipotšišo tše dintši go lebeletšwe dithuto tše di rutilwego ka nako yeo. Taba ya bohlokwa ke gore barutwana ba hwetše nako ya go ithuta go araba dipotšišo tša moleko wa go swana le ANA.


2. Memorantamo le ditšhupatsela tša go araba dipotšišo.

Mohlala wa dikarabo tša go fapafapania tše di letetšwego di laeditšwe mo go memorantamo. Barutiši ba swanetše go gopola gore memorantamo wo o ka se ke wa ba lapiša ka ge el le wa maleba. Maikemišetšo a memorantamo wo ke gofa barutiši tlhahlo e botse ya mokgwa wo barutwana ba ka fago dikarabo tša go fapafapania ka gona. Barutiši ba swanetše go tsenelela le go fa moputso ka mokgwa wa go amogelega le go putsa dikarabo tša go fapania go ya ka kwešišo ya barutwana.


3. Phethagatšo ya kharikhulamo.

Go bohlokwa kudu gore kharikhulamo e swanetše go phethagatšwa ka moka mphatong wo mongwe le wo mongwe. Mehlala ya diputšišo ya mphato ka moka le thuto ga di emele kharikhulamo ka moka, fela di laetša tsebo le bokgoni bjoo bana ba ka bo laetšago kotareng ya 1, 2 le 3 ka ngwaga.

- 1.1 Lebelela diswantšho tša ka fase. Ngwala medumo ya mathomo ya maina a diswantšho tše o di filwego.




- 1.2 Ngwala medumo ya gare ya maina a diswantšho tše o di filwego.



p...se

m...a

- 1.3 Ngwala medumo ya mafelelo ya maina a diswantšho tše o di filwego.



kats...


mpet...

- 2.1 Kgetha karabo ye e nepagetšego ka lepokising.

koloi

ntlo

tafola




.....

.....

2.2 Thala mothaladi go lebanya lentšu le seswantšho.

Kgetha go mantšu a a lego ka lepokising.



fofa

namela

kitima

2.3 Swaya (**x**) ka gare ga lepokisi le le nepagetšego go bontšha diswantšho tše o di filwego.

Kgetha go mantšu a

katse	
kolobe	
kuane	
kgomo	



Bala kanegelo gomme o arabe dipotšišo tše di latelago.

Tumi o na le mpša ye bohlale. Leina la yona ke Max. Max e rata go raloka ka bolo. Tumi o e fošetša bolo gomme Max e buša bolo gape go yena. Ka letšatši le lengwe, Max e ile ya timela ka ge e be e šala mogwera wa yona morago. Tumi o e nyakile gohle. O ile godimo le fase le diterata, a goelela gore Max e boye gae. O humane Max e le kua phakeng. E ile ya thaba ge e bona Tumi.

3.1 Swaya (**x**) ka gare ga lepokisi le le nepagetšego.

Kgetha hlogo yeo e swanetšego kanegelo ye.

Tumi o ya sekolong.	
Max e raloka ka dibapadišwa.	
Tumi le bagwera ba gagwe.	
Tumi le mpša ya gagwe, Max.	

3.1.1 Ageletša ka sediko tlhaka ye e lebanego le karabo ye e nepagetšego go feleletša lefoko.

Hlogo ye kaone ya kanegelo ye ke: '*Tumi le ya gagwe.*'

A tate

B sebapadišwa

C mmagwe

D mpša

3.1.2 Swaya (**x**) ka lepokising le le nepagetšego.

Hlogo ye e loketšego kanegelo ye ke '*Tumi le mpša ya gagwe.*'

Ee	
Aowa	

3.2 Swaya (**x**) ka lepokising le le nepagetšego.

Kanegelo ye e bolela ka ga?

Tumi le mpša ya gagwe.	
Tumi le bolo ya gagwe.	
Tumi le mmagwe.	
Tumi le mogwera wa gagwe	

3.2.1 Ageletša ka sediko tlhaka ya karabo ye e nepagetšego.
Seruiwaratwa sa Tumi ke...

- A katse
- B mpša
- C kolobe
- D kgogo


3.2.2 Kgetha karabo ye e nepagetšego.
Ngwala karabo mothalading wo o filwego.
Kanegelo e bolela ka Tumi le

Max	Matt
-----	------

3.3 Beakanya mafoko a a latelago go tšwa kanegelong ka
tatelano ye e nepagetšego.
Nomora go tloga go **1-3**.


Max e ile ya timela.	
Tumi le Max ba be ba raloka ka bolo.	
Tumi o humane Max kua phakeng.	

3.3.1 Lebelela diswantšho tše. Nomora mapokisi (1-3) go bontšha tatelano ye e nepagetšego.



3.3.2 Kgetha karabo ye e nepagetšego.

Ngwala 3 ka gare ga lepokisi le le nepagetšego.



4. Swaya (**x**) go lebana le lepokisi le le nepagetšego.

Max e ile ya timela ka ge e be e ...

le kua phakeng.	
šala mogwera wa yona morago	
timeletšwe ke tsela.	
moj aka o be o bulegile.	

4.1 Ageletša ka sediko tlhaka ya karabo ye e nepagetšego.

Tumi o foša bolo ka gore ...

A e kua phakeng.

B a kgone go e foša ka maatla .

C Max e rata go bapala ka yona.

D ke nako ya go ya gae.

4.2 Feleletša lefoko le ka go kgetha karabo ya maleba. Thalela karabo ya gago.

o be a thabile.


e be e swerwe ke tlala.

e be e le nako ya go ya gae.

e be e le kua phakeng.

5.1 Šomiša tše dingwe tša ditlhaka go bopa lentšu leo le amanago le seswantšho se.

o	p	i	m	k	p
---	---	---	---	---	---




.....

5.2 Ngwala ditlhaka ka tatelano ya maleba go bopa lentšu.

Ngwala lentšu mothalading wo o filwego.


pikesi

.....




5.3 Ngwala lentšu mothalading.

Ye ke




.....


6. Ageletša ka sediko tlhaka ye e na go le lerapo le letelele.



6.1 Ageletša ka sediko mohlare wo mo telele.





6.2 Thalela asekheremi ye kgolo.



- 7.1 Tlatša medumo ye e nepagetšego go diswantšho tše di filwego.



S	W	S	F
---	---	---	---



.....ešupanako

.....egwagwa.

- 7.2 Ngwala medumo yeo e tlogetšwego.




.....etlapakgerere

.....oropa

7.3 Swaya (**x**) lepokisi go lebana le modumo wo o nepagetšego.

d	
l	
f	
g	



...olaga



...iterebe

8.1 Ngwalolla lefoko.

Ngwala tlhaka ye kgolo le khutlo mo go swanetšego.

bagwera ba ya phakeng

.....

8.2 Ageletša ka sediko tlhaka ya kgolo le khutlo lefokong le.

Bašemane le basetsana ba rata go raloka.

- 8.3 Swaya (**x**) ka lepokising leo le na go le lefoko la go ba le tlhaka ye kgolo le khutlo.

Jabu o kitima ka lebelo.	
j abu o kitima ka lebelo	

- 9.1 Leina ke lentšu leo le reelwago selo.

Kgetha leina le le nepagetšego go feleletša lefoko.

phensele	puku	kherayone	pene
----------	------	-----------	------

Bana ba rata go bala

- 9.2 Leina ke lentšu leo le reelwago selo.

Swaya (**x**) lepokising leo le na go le leina le le nepagetšego.

Ngwana o rata go ja 

maswi	
j usi	
malekere	
meetse	

9.3 A geletša ka sediko tlhaka ya karabo ye e nepagetšego.

..... o rata go bala.

A Tshela

B Ngwala

C Sepela

D Koko


9.4 A geletša ka sediko lediri lefokong le.

Lebo o bala puku.

10.1 Ngwala mafoko.

10.1.1 Ngwala mantšu a ka tatelano ye e nepagetšego go bopa lefoko.

mpša	ka lebelo	e	kitima
------	-----------	---	--------



10.1.2 Šomisa mantšu a a latelago go bopa lefoko.

Mpho bagwera le ba potego Thabo ke

.....

10.1.3 Thala mothaladi go lebanya mantšu mo lefokong la ka fase.

gae

ya

o


Pule

|

Pule o ya gae.

10.2 Lebelela seswantšho.

10.2.1 Ngwala mafoko a **mabedi** ka seswantšho se.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


10.2.2 Lebelela seswantšho.

Ngwala mafoko a **mabedi** ka seswantšho se.



10.2.3 Lebelela seswantšho.

Ngwala mafoko a **mabedi** ka seswantšho se.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....